



Platinum

Dikgono tsa Botshelo

L. Moodley • L. Shaw • C. Gleeson-Baird • Z. Mahomed

Platinum Dikgono tsa Botshelo Mophato wa 3 Buka ya Morutwana

Maskew Miller Learning
10 Freedom Way, Milnerton, Cape Town, 7441

© Maskew Miller Learning (Pty) Ltd 2025

Ditokelo tsotlhe di sireleditswe. Ga go karolo ya kgatiso e, e e ka boelediawang, ya bolokwa mo mofuteng o o ka tlhagiswang gape ka ona, kgotsa ya gaswa mo sebopegong sengwe le sengwe kgotsa ka mokgwa o o rileng (eleketeroniki, ka motšhine, ka kgatiso kgotsa ka mokgwa o mongwe o o sa dumeletsegeng) ntle le gore go bonwe tumelano e e kwadilweng fa fatshe ya mong wa ditshiamelo tse di sireleditsweng tsa bokwadi pele.

Fa o batla go rebolelwa tetla ya go ka gatisa lekgetlo le lengwe gape kgotsa go dirisa karolo nngwe le nngwe ya buka eno, o kopiwa gore o ikgolaganye le Setlhophla se se rebolelanang ka Ditshwanelo le Tetla mo go 021 532 6000 kgotsa ka go romela imeile mo go rightsgranting@mml.co.za. Go begela tshenyoy ya ditshwanelo tsa mokwadi, tsweetswee@mml.co.za.

Kgatiso ya X ka 20XX

ISBN 978-1-779-83510-9
ePDF ISBN 978-1-834-98635-7

Mophasalatsi: Allison Staals
Morulaganyimogolo: Ru Bailey
E rulagantswe ke: Banyana Mbulo
Mothalo wa bokwantle ka: MML Visual Design
Botaki jwa bokwantle ka: MML Visual Design
Mothalo wa buka ka: MML Visual Design
Botaki ka: MML Design Studio; Angie Bowring; Danielle Albertyn; Kate Boyes; David Isiguzo; Adelle van Zyl; Sinead Queiroz; Tamsin and Natalie Hinrichsen; Karien Barnes; James Berrangè and Rassie Erasmus
Thulaganyo ya mokwalo ka: Lois & Wouter Reinders
E gatisitswe ke

Ditebogo

Mokwadi le mophasalatsi ba lebogela tshebediso ya ditshwantsho go tswa go:

p95b, seventyfour74/123RF; p174e, PhotoStock-Israel; p185, Lakeview Images / Alamy; p193c, Science History Images / Alamy; p207b, katukphoto/123RF; p207f, hxdzxy/123RF;

Shutterstock:

p6a, anto4ka; p6b, AlinaMD; pg.6c, Evgeny Drablenkov; p6d, progressman; p6e, Sanit Fuangnakhon; p6f, brizmaker; p16a, StudioBrandShop; p16b, Christos Georghiou; p16c, Yukhym Turkin; p16d, StudioBrandShop; p31, pongwit sanongboon; p34a, masa44; p34d, Mariana Serdynska; p42d, Scott Prokop; p81f, New Africa; p84b, Yasonya; p84c, Ivan Bruno de M; p84d, Nungning20; p84e, Pixel-Shot; p87, Brent Hofacker; p88a, Mironov Vladimir; p88b, Lenasirena; p88c, Africa Studio; p88d, s_oleg; p89b, digieye; p91a, Chase D'animull; p97a, Daniel Prudek; p97b, Chase D'animull; p97c, Vova Shevchuk; p97d, Eric Isselee; p97e, Indragiri83; p97f, Raphael Ruz; p97g, Elnur; p97h, Danut Vieru; 98a-b, Chase D'animull; p99a, Unless studio; p99b, Macronatura. es; p99c, shymar27; p100a, Alexander Sviridov; p100b, Chase D'animull; p105a, Andrei Mayatnik; p105b, HandintheBoxinc; p105c, Riccardo Zamboni; p105d, phichak; 106a, Holger Wulschlaeger; p106b, Fotografiero; p106c, Kostiantyn Kravchenko; p106d, Subbotina Anna; p109a, Heinrich Dengi; p109b, chomplearn; p109c, eleonimages; p109d, Kwangmoozaa; p110a, Kostiantyn Kravchenko; p110b, shymar27; p115b, huang yi fei; p116a, Nigel Jarvis; p116b, yuuuuuu; p117a, Kwangmoozaa; p117b, irin-k; p119, Kurit afshen; p138a, Palii Oleg; p138b, Brian McEntire; p138d, FabrikaSimf; p138g, revers; p138h, DenisNata; p147, Chase D'animull; p153a, saravuth; p153b, sergei kochetov; p153c, PeopleImages.com - Yuri A; p153d, Maksim Safaniuk; p155b, Ton Anurak; p155c, Tratri; p155d, Tagwaran; p158b, victoras ; p158c, yusufdemirci; p159a, johavel; ; p159b, ghrzuzudu; p159c, Simply Amazing; p162a, maksin_priestess; p162b, Real Vector; p162c, KRPD; p162d, Kaya Ra; p162e, parinya wetchasan; p163a, CinSol; p163b, OGdesign; p163c, AStudio-1; p165a, maksin_priestess; p165b, Real Vector; p165c, parinya wetchasan; p170a, Mr.anaked; p170b, NarisaFotoSS; p170c, Sander van der Werf; p170d, Roman Mikhailiuk; p174a, Karol Kozlowski; p174b, Kaca Skokanova; p174c, DigitalPen; p174d, TTstudio; p174f, Nikolay 007; p174g, gui jun peng; p181b, Anneka; p181c, Gorodenkoff; p183a, Karol Kozlowski; p183b, Grand Warszawski; p183c, Gorodenkoff; p183d, Ground Picture; p183e, Lucian Coman; p183f, Andrus Ciprian; p183g, Food Impressions; p183h, Elena Babanova; p183i, Tatevosian Yana; p183j, Medical-R; p188, BEST-BACKGROUNDS; p192, sripfoto; p193a, DestinaDesign; p193b, Valery Shestopalov; p194a, Alan Freed; p194b, Artsiom P; p194c, Triff; p197, Andrei Armiagov; p199, BEST-BACKGROUNDS; p202a, Pitsanu Kraichana; p205a, iPreech Studio; p205b, Khakimullin Aleksandr; p205c, Tridsanu Thopet; p205d, Andreas Muth-Hegener; p206a, macrowildlife; p206b, MXW Stock; p206c & 209d, xpixel; p207a, Chairil Azmi; p207c, Thoha Firdaus; p207d, FarisFitrianto; p207e, karenfoleyphotography; p208a, macrowildlife; p208b, Mironov Vladimir; p208c, lovelyday12; p209a, MXW Stock; p210a, Chinedu Chime; p210b, Yngstrom; p210c, Tomasz Polaczyk; p210d, sinemmakinist; p210e, Drew McArthur; p212a, Mikayleigh Haarhoff; p212b, Nelson Antoine; p213, DC Studio; p214, Christian.dk; p216a, sinemmakinist; p216b, nednapa; p217a, Grey Zone ; p217b, Drew McArthur; p219a, Mikayleigh Haarhoff; p219b, SDubi; p223c, Viktor Kunz; p223e, Joe Gough; p224a, photomaster; p224d, Quang nguyen vinh; p224e, sanrayu; p224f, Anatoliy Berislavskiy; p225a, Jeroen van den Broek ; p225b, Svitlana Hulko; p225c, YAKOBCHUK VIACHESLAV; p230a, Viktor Kunz; p230b, photomaster; p230c, Oleksandr Lytyvnenko; p230d, CL-Medien; p230e, YAKOBCHUK VIACHESLAV; p231, Jeroen van den Broek

Thuto

Morutwana yo o rategang,

Re a go amogela mo bukeng eno ya thuto e e kgatlang thata! O tlike go kopana le batsayakarolo ba ba gakgamatsang; fela jaaka fa motsayakarolo mongwe le mongwe a kgethegile ka tsela ya gagwe, le wena o kgethegile fela jalo!



Thabo

Tuck Shop
Lady

Lily

Sahil

Tebogo

Amina



Zara

Lulama

Lina

Aiden

Khaya

Mo bukeng ya gago ya thuto o tlike go bona dilo tse di latelang, tse di tla go thusang fa o ntse o ithuta le go ribolola dilo tse dintsi thata.

A re simolole: Setlhogo sengwe le sengwe se simolola ka tshedimosetso e e botlhokwa ya se o tla bong o ithuta ka sone.

Nako ya go batlisisa: Metshameko e e monate e e tla go kgothaletsang go batlisisa dikgopolo tse disha, go ithuta dilo tse dintle le go rarabolola marangrang.

Mafoko a masha: Ithute mafoko a masha a a tla go thusang go godisa letlotlo la gago la mafoko.

A re bone: Kwa bokhutlong jwa setlhogo sengwe le sengwe, dira ditiro tseno gore o kgone go nna motlotlo ka se o ithutileng sone!

Tlhatlhobo ya Semmuso. Seno se tla tlhatlhoba gore o tlogantse go le kana kang dilo tsothe tse di ntseng di rutiwa mo kgweditharong eo.

Buka eno ya thuto e tla go kgothaletsa go bereka o le mongwe, le ka ditlhopha. Lo tla opela, lo bine lo bo lo ithute mmogo. Tihomamisa gore o baakanyetsa tlelase nngwe le nngwe o bo o botse morutabana dipotso di le dintsi ka mo o ka kgonang ka gone.

Ipaakanyetse go ithuta, go tshameka le go tlhama le ditsala tsa gago.

Itumelele go ithuta.

Diteng

Kgweditharo 1

Setlhogo 1 Ka ga me	i
Se lenaneo la nako e leng sone	4
Lenaneo la nako la botshelo jwa gago	5
Selo se se kgatlhisang go tswa mo nakong e e fetileng.....	6
A re bone.....	9
Setlhogo 2 Maikutlo	10
Dilo tse di intumedisang	12
Dilo tse di dirang gore ke hutsafale	13
Go lemoga maikutlo.....	15
Ditsela tse di siameng tsa go tthagisa gore re ikutlwa jang.....	18
Maitshwarelo – Tsela ya go ikopela maitshwarelo.....	21
A re bone.....	25
Setlhogo 3 Go tihokomela itekanelo	26
Mekgwatiriso ya motheo ya thusopotlako mo maemong a a jaaka go tswa madi mo nkong, go longwa ke phologolo, dintho tsa go segwa ke sengwe le dintho tsa molelo.....	28
Go tswa madi mo nkong le go longwa ke phologolo	30
Dintho tsa go segiwa ke sengwe le dintho tsa molelo.....	31
A re bone.....	41
Setlhogo 4 Go tshwara mmele wa me o bolokesebile	42
Ga re a babalesega mo bathong botlhe	44
Melawana ya go tshola mmele wa me o babalesegile	47
Melawana ya pabalesego ya mmele wa me ..	47
Go tshema maikutlo a “Ee” le a “Nnyaa”	51
Tsela ya go re ‘NNYAA’ go mokgwa ope wa tshotlako	53
Tsela ya go bega tshotlako	55
A re bone.....	57
Setlhogo 5 Ditshwanelo le maikarabelo	58
Ditshwanelo le maikarabelo a Morutwana.....	60
Ditshwanelo le maikarabelo kwa gae.....	62
Ditshwanelo le maikarabelo kwa sekolong	64
Ditshwanelo le maikarabelo mo setšhabeng sa rona	65
Ditshwanelo le maikarabelo mo tikologong ya rona	67
Malatsi a bodumedi le a mangwe a a kgethegileng	69
A re bone.....	73
Tlathobo e e Tlhomameng	74

Kgweditharo 2

Setlhogo 6 Go ja dijo tse di itekanetseng	76
Ditlhopho tsa dijo	79
Dibithamine – maungo le merogo.....	82
Dikhabohaedereiti – borotheo, mmidi, bogobe jwa mmidi	84
Diporotheini – mae, dinawa, nama le matonkomane	88
Dijo tsa mašhi, tšhisi le yokate	90
Dijo tse di nang le dikotla”	93
A re bone	95
Setlhogo 7 Ditshekegi	96
Dipharologantsho tsa ditshenekegi	98
Ditshenekegi tse di farologaneng – tse di jaaka ntshi, monang, tshoswane, khukhu	101
Go thala tshenekegi	102
Tsela e ditshenekegi di re thusang ka yone ...	104
Kafa ditshenekegi dingwe di re gobatsang ka gone.....	108
Ditshenekegi tse di kotsi	109
A re bone	110
Setlhogo 8 Ditshekotshelo	112
Tshekotshelo ke eng	114
Tshekotshelo ya diphologolo tsa matshelobedi (Segwagwa)	118
Tshekotshelo ya nonyane (kgogo)	122
A re bone	126
Setlhogo 9 Go dirisiwa ga dilo gape	128
Go diragalang ka matlakala a rona	130
Go dirisa gape	132
Tirisogape	134
Go fokotsa	136
Se se ka se dirisiweng gape.....	138
Tirisogape kwa sekolong le fa gae	139
Go dira motshotelo ka dilo tse di bodileng ...	140
Go dirisa metsi gape	143
Malatsi a sedumedi le malatsi a mangwe a a kgethegileng	144
A re bone	146
Tlathobo e e Tlhomameng	147

Kgweditharo 3

Setlhogo 10 Pabalesego ya setšhaba.....	150
Mafelo a a kotsi go tshameka mo go one.....	153
Go kgweetsa diterena le ditekesi ka pabalesego	156
Melao ya pabalesego	157
Dikotsi tsa motlakase	158
Dilo tse di botlhole le tse di tshwarang molelo ka bonako.....	160
Matshwao a a re bontshang gore sengwe se kotsi	162
A re bone.....	164
Setlhogo 11 Kgotlelo	166
Kgotlelo ke eng?.....	168
Mefuta e e farologaneng ya kgotlelo, mowa, metsi, lefatshe, le modumo.....	169
Matswela a kgotlelo mo bathong	171
Matswela a kgotlelo mo tikologong.....	172
A re bone.....	173
Maikano a letsatsi le lefatshe.....	173
Setlhogo 12 Kafa batho ba neng ba tshela ka gone bogologolo	174
Ditori le maitemogelo a malapa a bogologolo le batho ba bangwe mo setšhabeng.....	176
Dilo tse di dirisiwang ke balelapa ba ba godileng le ke ba bangwe mo setšhabeng ...	179
Ditshwantsho le dinepe tsa bogologolo.....	181
Tsela e batho ba neng ba tshela ka yone ka nako eo le jaanong	183
A re bone.....	185
Setlhogo 13 Loapi.....	186
Lefatshe go tswa kwa Kwa Loaping.....	188
Dinaledi le dipolanete – se di leng sone.....	190
Maina a dipolanete	192
Dithelesekoupo	193
Go tsamaya mo lefaufaug	193
Disatelaete le tshedimose tso e re e bonang .	197
A re bone.....	199
Malatsi a bodumedi le malatsi a mangwe a a kgethegileng	200
Tlhatlhubo e e Tlhomameng	201

Kgweditharo 4

Setlhogo 14 Dikuno le dithulaganyo.....	202
Se re se bonang go tswa mo dijalong	204
Go tlhotlha – Go tswa go ntšhi go ya go sukiri	205
Se re se bonang mo lefatsheng	206
Tlulaganyo – Go tswa go seretse go ya go ditena	207
A re bone.....	208
Setlhogo 15 Matlhotlhapelo le se re tshwanetseng go se dira.....	210
Mefuta ya dikotsi tsa masetlapelo.....	212
Ditiragalo tse dingwe	215
Ditiragalo tse dingwe	216
A re bone.....	219
Setlhogo 16 Diphologolo le dibopiwa tse di re thusang	220
Diphologolo tse di re nayang dijo le diaparo	222
Diphologolo tse di re nayang dijo le diaparo	224
Diphologolo tse di re direlang dilo	225
Diphologolo tse di re direlang dilo	226
Malatsi a bodumedi le a mangwe a a kgethegileng	227
A re bone.....	230
Tlhatlhubo e e Tlhomameng	231
Mafoko a masha.....	232



Setlhogo 1 Ka ga me



Madume, ke nna Bontle.
Gompieno ke letsatsi la me la
ntlha mo Mophatong wa 3.



Ke na le dingwaga tse
robonngwe.



Leno ke lelapa la gaetsho.




Mmala o ke o ratang ke o o
serolwana.

A re simolole

Kwala leina la gago le sefane.

1. Ke dijo dife tse o di **ratang**?
2. Naga e o tsholetsweng mo go yone Ke efe?
3. Ke tiro efe e o e ratang?
4. Thala setshwantsho sa gago le sa tsala ya gago e kgolo.



Mafoko
a masha

ratang – sengwe se o se ratang go gaisa

naga – karolo e kgolo ya lefatshe mo sethopho sa batho ba dulang mmogo. Aforika Borwa ke naga.



Tirwana 1

Dira o le esi.

Kwala dilo tse tlhano ka ga gago tse o ka di bolelelang tsala ya gago e ntšha.

Fano ke lenaane le le ka go thusang:

1. Dingwaga tsa gago
2. Letlha la gago la botsalo
3. Phologolo e o e ratang thata
4. Setshamekisi se o se ratang go gaisa



Nako ya go utolola

Dulang mo sedikong kwa ntle mo mabaleng a sekolo sa lona kgotsa mo phaposiborutelong fa go na le phatlha.

Baya sejana sa matlapa a mannye fa gare. Motshameki wa ntlha o latlhela letlapa mo moweng. Motshameki ene yoo o leka go sela matlapa a mantsi ka moo o ka kgonang ka teng, pele ga a tshwara letlapa le a le latlhetseng. Morago e nna tšhono ya motshameki yo o latelang. Motshameki yo o nang le matlapa a mantsi ke ene yo o fenyang.



Katlego o ruta ditsala tsa gagwe go tshameka Diketo

Se lenaneo la nako e leng sone

Tirwana 2




Dirang lo le ditlhopha.

Lenaneonako ke eng?

A o gakologelwa malatsi a a kgethegileng mo botshelong jwa gago?

1. Leba ditshwantsho. Bua gore go diragala eng mo go sengwe le sengwe sa tsone.
2. Bua ka dilo tse di kgethegileng tse o di gakologelwang mo botshelong jwa gago.
3. Botsa mogolo ka ga sengwe se se diragetseng mo nakong e e fetileng. Kwala dipolelo tse tlhano ka ga tiragalo eno.
4. Bolelela sethopa kang khutswe ya gago.



Lenaneo la nako la botshelo jwa gago

Tirwana 3



Dira o le esi.

1. Dira phousetara e e bontshang lenaneonako la botshelo jwa gago, e e tshwanang le e e bontshiwang fa tlase fano.
2. O tla tlhoka lebokoso, dipene tsa mmala, dikherayone, sekere le sekgomaretsi go dira **lenaneonako** la gago.
3. O ka dirisa dinepe tsa gago kgotsa o ka dira ditshwantsho tse di thadilweng.
4. Fa o feditse, bontsha setlhopha phousetara ya gago.



Letsatsi la me la ntlha la matsalo



Ke fenywa motshameko wa me wa ntlha wa kgwele ya dinao



Ke kgweetsa baesekele lekgetlho la ntlha



Letsatsi la me la ntlha kwa sekolong



Ke keteka Diwali le lelapa la gaetsho



Re fudugela kwa lefelong le lesa



Mafoko
a masha

Lenaneonako – sengwe se re se dirisang go bontsha gore dilo di diregile jang. Le bontsha gore go diragetse eng pele le gore go ne ga latela eng morago ga mo..

Tiragalo – sengwe se se diregang.

Selo se se kgathisang go tswa mo nakong e e fetileng



Tirwana 4



Nyalanya selo sa nako e e fetileng le selo **sa gone Jaanong**.

1. Dira lenaane la dilo tse tharo tsa nako e e fetileng. Di nyalanye le dilo tsa gone jaanong.
2. Batla selo se se **kgathisang** fa gae sa mo nakong e e fetileng. Kopa mogolo go go thusa. Bontsha setlhopha. Ba bolelele ka ga sone.

sa nako e e fetileng – sengwe se se setseng se diragetse

sa ga jaana – sengwe se se diregang gone jaanong

kgathisang – sengwe se o batlang go utlwa ka ga sone, se ngoka kgatlhego ya gago







Nako ya go utolola

1. Taka setshwantsho sa **phiramiti** ya kwa Egepeto.
2. Bontsha tlelase setshwantsho sa gago.


Tsela ya go taka Phiramiti




1




2




3



4



5



6

Moegepeto – motho yo o dulang kwa nageng ya Egepeto

Phiramiti – kago e kgolo e e agilweng mo nakong e telele e e fetileng e e nang le popego ya khutlotharo.

Mafoko
a masha

A re bone

Dira phousetara e e “Ka ga me”.

O tla tlhoka	dimakasine
khateboto	sekere
dikherayone	sekgomaretsi

1. Dira phousetara ka ga gago. Phousetara ya gago e tshwanetse go akaretsa tse di latelang:
 - a. Leina la gago le sefane
 - b. Senepe kgotsa setshwantsho sa gago se se takilweng
 - c. Ditshwantsho tsa dilo tse o di ratang. Seno e ka nna diphologolo, mebala le dijo tse o di ratang. Kgomaretsa ditshwantsho tseno mo phousetareng ya gago.
2. Botsolotsa tsala.
 - a. Kwala dipotso tse tlhano tse o batlang go di botsa tsala ya gago.
 - b. Bolelela sethlopha gore o ithutile eng ka tsala ya gago mo potsolotsong.




Setlhogo 2 Maikutlo



A re simolole

1. O nagana gore maikutlo ke eng?
2. O ikutlwa jang fa o tsoga pele o ya sekolong?
3. Akanya ka nako e o neng o ikutlwa o itumetse. Go ne go diragetse eng?
4. O nagana gore mosetsana le mosimane ba ba mo setshwantshong 1 le setshwantshong 2 ba ikutlwa jang?



Lefoko
le lesa

maikutlo – tsela e motho a ikutlwang ka yone ka dilo tse di diregang

Dilo tse di intumedisang

Tirwana 1



Dirang ka ditlhopha tsa ba babedi, ba babedi.

Buisa kgang khutswe se se fa tlase. Kwalang dikarabo mo bukeng ya lona ya go kwalela.

Zahara o na le dingwaga tse 9. O nna mo polaseng le mmaagwe, rraagwe le bokgaitسادie ba mawelana. Ga ba na madi a mantsi, mme ke lelapa le le utlwanang thata, le le ratanang.

Ka letsatsi lengwe, Zahara o ne a sa itumela kwa sekolong. Ditsala tsa gagwe di ne di sa batle go tshameka le ene. O ne a akanya ka se se diragetseng fa a ntse a tsamaya go ya gae go tswa kwa sekolong. Fa a fitlha kwa gae, o ne a bua le mmaagwe a mmolelela maikutlo a gagwe. Mme o ne a ikutlwa botoka thata.

1. O akanya gore Zahara o ne a ikutlwa jang fa a ntse a tsamaya go ya gae a tswa sekolong?
2. Ke goreng go ne go le botlhokwa mo go ene gore a bue le mongwe ka maikutlo a gagwe?
3. Ke kgakololo efe e o akanyang gore mmaagwe Zahara o mo file yone gore a ikutlwe botoka?

Dilo tse di dirang gore ke hutsafale

Tirwana 2



Dirang lo le sethlopha.

1. Leba setshwantsho seno.
 - a. Go direga eng mo setshwantsho seno?
 - b. Setshwantsho seno se go dira gore ikutlwe jang?
 - c. Fa o ne o le Ethan, o ne o ka dira eng gore o ikutlwe botoka?
 - d. Bolelela sethlopha dikarabo tsa gago.



Ethan, o eme mo pele ga tlelase o a bua.

Dira o le esi.

2. Ethan ke tsala ya gago e kgolo. O hutsafaletse gore ga a itumela. Mo kwalele lekwalo go mmontsha gore o a mo kgathalela. Kwala dilo tse di monate gore a ikutlwe botoka.



Nako ya go utolola

Dirang lo le sethlopha.

Leba ditshwantsho.

1



2



3



4



I. Nyalanya dileibole tse di nepagetseng le ditshwantsho. Kwala nomoro ya setshwantsho le leibole mo bukeng ya gago ya go kwalela.

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| a. Balelapa ba ba lerato | e. Ditsala tse di tsalanang sentle |
| b. Kgotlang ya balelapa | f. Go itemogela bothata kwa sekolong |
| c. Go dira se se go natefelelang | g. Karolo ya sethlopha |
| d. Go tlogelwa kwa morago | h. Go kgerisiwa |

Go lemoga maikutlo

Buisa se bana ba se buang ka maikutlo a a farologaneng.



Tirwana 3

Dirang lo le sethlopha.

1. Tlhalosa gore o ikutlwa jang mo teng fa o itumetse le fa o utlwile bothoko.
2. Sefatlhego sa gago le mmele wa gago o nna jang fa o galefile kgotsa o tshogile?
3. Ke eng se se dirang gore o ikutlwe o tshwenyegile kgotsa o le bodutu?
4. Tlhopha bongwe jwa maikutlo ano Mo bukeng ya gago ya go kwalela, dira **kholaje** ya ditshwantsho le mafoko go bontsha boikutlo joo.





Tirwana 4

Dirang ka ditlhopha tsa ba babedi, ba babedi.

Leba ditshwantsho mme o buise ditlhaloso.



1

Ke utlwa e kete ke batla go goa le go goeletsa. Sefatlhego sa me le mmele se nna bolelo. Ke utlwa e kete ke batla go utlvisa mongwe botlhoko kgotsa go latlhela sengwe.




2

Pelo ya me e betsa ka bonako mme ke a fufula, le mo diatleng tsa me tota. Ka dinako tse dingwe ke ikutlwa ke sule mohama, jaaka e kete ga ke kgone go suta kgotsa go bua.



3

Ke akanya ka dilo tse di maswe tse di diregang. Dikakanyo tsa me tse di sa siamang di ka nna boima go di laola. Ke ikutlwa jaaka terena e e tsamayang ka bonako mme e ka se kgone go ema.



4

Ke utlwa ke jewa ke bodutu, ekete ke nna fela yo ke itseng gore ke ikutlwa jang. Ke gopotse go nna le batho ba bangwe gore ba nthuse.

- I. Nyalanya dileibole ka ditshwantsho le ditlhaloso. Kwala nomoro ya setshwantsho le leibole mo bukeng ya gago ya thutiso.
 - a. Bodutu
 - b. Go Tenega
 - c. Matshwenyego
 - d. Letshogo

2. O ka tsenya eng mo ditlhalosong tsa go jewa ke bodutu, Go tenega, khutsafalo le letshogo?
3. O ikutlwa leng o jewa ke bodutu, o tenegile, o tshwenyegile kgotsa o tshogile?



kholaje – phousetara e o kgomaretsang dilo tse di farologaneng mo pampiring kgotsa mo khatebotong, e e jaaka dinepe, ditshwantsho le mafoko

Ditsela tse di siameng tsa go tthagisa gore re ikutlwa jang



Nako ya go utolola

Buisa kgakololo ka ditsela tse di siameng tsa go tthagisa maikutlo a a farologaneng.

1



Fa o ikutlwa o tenegile: Hemela mo teng ka iketlo, o goga mowa o montsi go okobatsa tlhaloganyo ya gago le mmele wa gago. Akanya ka gore ke ka ntlha yang o ikutlwa o tenegile. Bala ka iketlo go fitlha go lesome. Morago tsaya tshwetso kwa ntle ga go tenega, ya gore o batla go dira eng se se latelang.

2

Fa o ikutlwa o tshogile: Hemela mo teng ka iketlo, o goga mowa o montsi go okobatsa tlhaloganyo ya gago le mmele wa gago. Akanya gore ke ka ntlha yang o ikutlwa o tshogile. A ke letshogo la mmatota, kgotsa a o akanya seno fela? Bua tse di siameng ka ga gago. Bua o re: "Nka kgona go laola seno."



3



Fa o ikutlwa o tshwenyegile: Tlhoma mogopolo mo go tseyeng kgato e le nngwe ka nako. Rulaganya tsela ya go rarabolola mathata a kgato nngwe le nngwe. Bua ka matshwenyego a gago le mongwe yo o mo tshepang.

Fa o ikutlwa o jewa ke bodutu: Bua ka maikutlo a gago le mongwe yo o mo tshepang. Leka go nna le batho ba bangwe go dira gore o ikutlwe botoka.



4


1. A o akanya gore batho ba ba fa godimo ba neile kgakololo e e siameng ka ga tsela ya go tlhagisa maikutlo a a farologaneng?
2. O ka tlhagisa jang gape maikutlo a gago ka pabalesego fa o ikutlwa o tenegile, o tshogile, o tshwenyegile kgotsa o jewa ke bodutu?
3. Kwala kgotsa o take maikutlo a gago mo **lekwalopegong**.

Mafoko
a masha

kgakololo – fa mongwe a go naya kakanyo nngwe e e molemo gore o dire dilo bonolo kgotsa botoka.

lekwalopego – buka e e kgethegileng moo o kgonang go kwala dikakanyo, maikutlo le dikgopolo tsa gago.


Tirwana 5



Dira o le esi.

Itirele jenale ya gago ya maikutlo.

1. Mo jenaleng ya gago, thala setshwantsho sa sefatlhego se se bontshang gore o ikutlwa jang gompieno.
2. Kwala dipolelo tse tlhano ka ga goreng o ikutlwa ka tsela eno.
3. Kwala ditsela tse ka tsone o ka thagisang gore o ikutlwa jang, mme di ka se nne kotsi mo go wena kgotsa mo bathong ba bangwe.



Nako ya go utolola

Jewa ke bodutu

Tshwenyegile

Tshogile

Itumetse

Tenegile

Tlhoneame

Tshameka metshameko ya maikutlo. Motshameko wa charades ke motshameko o o monate moo o dirang se lefoko le se buang mme o sa bue lefoko leo, mme ditsala tsa gago di tshwanetse go leka go go bolelela gore lefoko leo ke mang!

1. Kwala maina a maikutlo a a farologaneng mo lenathwaneng la khateboto kgotsa pampiri.
2. Baya dikarata kgotsa pampiri e e mennweng mo lebokoseng le le tshwailweng **Maikutlo**.
3. Refosanang go tsaya karata mo lebokoseng.
4. Leba karata ya gago, mme o e fitlhe gore setlhopha sa gago se se ke sa e bona.
5. Diragatsa maikutlo a a mo karateng ya gago. O ka nna wa se bue.
6. Fopholetsa gore ke maikutlo a fe a a diragadiwang ke motho mongwe le mongwe.
7. Motho a ka thagisa jang maikutlo mangwe le mangwe ka tsela e e siameng?

Maitshwarelo – Tsela ya go ikopela maitshwarelo

Buisa ka ga go kopa maitshwarelo.

Go kopa maitshwarelo

Fa re dira phoso le go utlwiswa yo mongwe botlhoko mo maikutlong, go botlhokwa go ikopela maitshwarelo. Fa o adima kgwele ya dinao ya tsala ya gago mme e bo e thubega ka phoso, o tshwanetse go ikopela maitshwarelo. Go ikopela maitshwarelo go bontsha gore o tlhaloganya gore o dirile sengwe se se phoso. Gape go bontsha gore o kgathalela gore tsala ya gago e ikutlwa jang. Go ikopela maitshwarelo ke go tsaya kgato ya go baakanya bothata jo o bo bakileng.

Go kopa maitshwarelo go na le dikgato tse tlhano.



Lemoga bothata



Bua gore o maswabi



Dira sengwe se se siameng go baakanya bothata.



Solofetsa gore ga go na go direga gape



Tswelelang pele ka botsala jwa lona.

Tirwana 6



Dirang lo le dithopha.

1. Akanya ka seemo sa fa o ne o dira phoso e o tlhokang go kopa maitshwarelo.
2. Tlhalosa gore o ka latela jang **tsela ya go kopa** maitshwaelo go bua gore o maswabi.

go kopa maitshwarelo – go bua gore o maswabi ka sengwe se o se dirileng go utlvisa yo mongwe botlhoko

Mafoko
a masha

ditshiamiso – go dira sengwe go baakanya ka gonne motho yo mongwe a utlwile botlhoko



Nako ya go utolola

1. Akanya ka seemo sa fa o ne o dira phoso mme wa tshwanelwa ke gore o kope maitshwarelo.
2. Kwala lekwalo o kope maitshwarelo ka go bolelela motho yo mongwe gore o maswabi. Dirisa matlhababotlhale a a fa tlase go go thusa.

..... yo o Rategang

1. Lemoga bothata

- a. Tlhalosa gore go diragetse eng.
- b. Go ne go akaretsa bomang?
- c. Go diragetse leng le gone go diragaletse kae?
- d. O dirile phoso efe?

2. Bua gore o maswabi

- a. Ikopele maitshwarelo ka se o sa se dirang sentle.

O ka re:

Ke maswabi tota ka (se o se dirileng). Ke ne ke sa ikaelela go (utlwisa maikutlo a gago botlhoko / go go hutsafatsa / lebala ka wena).

- b. Tsaya boikarabelo jwa se o sa se dirang sentle.

O ka re:

Ke ne ke tshwanetse nka bo ke nnile kelotlhoko thata. / Ke ne ke sa tshwanela go nna pelotshetlha jaana. / Nkabo ke ne ke go tsentse.

- c. Bontsha gore o tlhaloganya maikutlo a gagwe.

O ka re:

Ke a tlhaloganya gore o ka tswa o ne o ikutlwa o (hutsafetse/utlwile botlhoko/tenegile) gonne (tlhalosa gore ke eng o re jalo jalo).

3. Dira dipaakanyo.

- a. Tlhalosa se o se dirang kgotsa se o se dirileng go baakanya bothata jo o bo bakileng.
- b. Bua gore o tile go dira jang go baakanya phoso ya gago.

4. Solofetsa motho yono gore ga o na go boeletsa phoso eno gape.

- a. Kopa motho go amogela maitshwarelo a gago” kgotsa “go go itshwarela.”
- b. Bontsha gore e le ruri o kopa maitshwarelo.

5. Tswelelang ka botsala jwa lona.

- a. Solofetsa go dira botoka mo isagweng.

O ka re:

Ke solofetsa go (bua se o tlileng go se dira mo isagweng).

- b. Tlhalosa se o solofelang gore se tla direga mo isagweng.

O ka re:


Ke solofela gore re ka nna ditsala gape le go itumela mmogo jaaka go ne go ntse pele.

Ka boikokobetso / Tsala ya gago

(Leina la gago)

A re bone

1. Dira leotwana la maikutlo jaaka le le fa tlase mo bukeng ya gago ya thutiso.



2. Thala setshwantsho go bontsha gore maikutlo mo karolong nngwe le nngwe ya leotwana a ntse jang. Kwala leibole mo godimo ga setshwantsho.
3. Bapisa leotwana la gago la mebala le maotwana a mebala a barutwana ba bangwe.



Setlhogo 3 Go tlhokomela itekanelo



Mafoko
a masha

bophepa – tsela e re tlhokomelang mmele wa rona le go o tshola o le phepa

tshireletso – go itshola o babalesegile mo go sengwe le sengwe se se ka go gobatsang

go tlhokomela itekanelo – go dira gore o nne o itekanetse, o se ka wa gobala

A re simolole

1. A o kile wa ikgobatsa? Ke mang yo o neng a go tlhokomela?
2. A o kile wa thusa mongwe yo o neng a ikgobaditse? O thusitse jang?
3. Re tshola jang mebele ya rona e le phepa?
4. Bolela melawana mengwe e o e itseng ya bophepa.



Tirwana 1

Dirang lo le setlhopha.

1. Leba ditshwantsho. Bua gore ditshwantsho tse di fa tlase di bontsha eng.
2. Tshameka metshameko ya phopholetso.

Diragatsa sengwe se o se dirang gore o nne phepa motshegare, sekai go gotlha meno a gago ka boratšhe.

Gape o ka diragatsa tsela e o thusang mongwe yo o gobetseng.

Motho a le mongwe o a diragatsa. Ba bangwe botlhe ba mo setlhopheng ba fopholetsa gore ke eng.

Netefatsa gore batho botlhe ba bona bobotlana ditšhono tse pedi.

3. Baakanya sengwe se se ka diragadiwang ke setlhopha sa gago gore lo se tlhagise mo barutwaneng ba bangwe.



Mekgwatiriso ya motheo ya thusopotlako mo maemong a a jaaka go tswa madi mo nkong, go longwa ke phologolo, dintho tsa go segwa ke sengwe le dintho tsa molelo

Go bothokwa go itse ka thusopotlako. Jalo re ka thusa mongwe ka bonako fa a gobetse. Re tshwanetse go itse tsela ya go alafa kgobalo ka tsela e e maleba. E seng jalo, re ka dira gore e e etegele pele.



Tirwana 2

Dira o le esi.

1. Tlhopha dileibole tse di nepagetseng mo lebokoseng le le fa tlase go bona dilwana tse di mo khiting ya thusopotlako.

sekere dithwiza dibandeitšhi ditlelafo
dipolasetara diphete tsa seka-sefo

2. Kwala nomoro le leibole mo bukeng ya gago ya thutiso.


Mafoko
a masha

thuso – go thusa

thusopotlako – selo sa ntlha se o tshwanetseng go se dira go thusa mongwe yo o gobetseng pele ga ngaka kgotsa mooki a tla



Nako ya go utolola



Gongwe ga o na khiti ya thusopotlako mo legaeing la gago. Mo boemong jwa seo, o ka nna le lebokoso kgotsa lefelo le le kgethegileng le o bayang dilo tsotlhe tse o tla di tlhokang fa mongwe a gobala. Netefatsa ka gale gore lebokoso leno le bewa mo lefelong le le lengwe. Le beye mo bomonno ba ka se kgoneng go le fitlhelela teng.

1. Thala setshwantsho sa khiti ya gago ya thusopotlako mo bukeng ya gago ya thutiso.
2. Bolelela tsala ya gago gore go na le eng mo khiting ya gago ya thusopotlako le gore o se dirisetsa eng.
3. Reetsa fa tsala ya gago e go bolelela gore go na le eng mo khiting ya gagwe ya thusopotlako le gore ba se dirisetsa eng.